

Fugabella Color

Dekoratívni proizvod Resina-cemento (smola-cement) za fugiranje keramičkih pločica, mozaika i prirodnog kamena. Laka obradivost, visok estetski rezultat.

Fugabella Color ima svojstvo vodoodbojnosti, vrlo malo upija vodu, ima veliku površinsku tvrdoću, visoku otpornost na uobičajene kiseline i omogućuje potpunu ujednačenost boje.



Rating 4

- × Regional Mineral $\geq 60\%$
- ✓ Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

Klasa je izračunata na osnovu prosjeka formulacija boja

1. Visoka ujednačenost i dubina postojanosti boje
2. Vodoodbojno
3. Može se dezinficirati - Lako čišćenje i održavanje
4. Vrhunska fleksibilnost
5. Izbjegavajte proliferaciju bakterija i plijesni (ISO 846 2019: Method A/B/C)
6. Proizvod testiran od CATAS-a na postojanost boje na otvorenom
7. Raspoloživo u 50 boja

Polja primjene

→ Fugiranje fuga od 0 do 20 mm sa velikom otpornošću, glatkom završnom obradom, visokom tvrdoćom i vodoodbojnošću.

Materijali za fugiranje:

- porculanski gres, ploče male debljine, keramičke pločice, klinker, terakota, keramički i stakleni mozaik, svih vrsta i veličina
- Prirodno kamenje, rekonponirani materijali, mermer.

→ Predviđena upotreba:

- podovi i zidovi, unutrašnji i vanjski, za civilno, komercijalno, industrijsko i urbano opremanje, u okruženjima sa intenzivnim prometom, čak i u područjima podložnim temperaturnim promjenama i mrazu

- bazeni, kade i fontane
- grijani podovi.

Odobren za pomorsku upotrebu.

Ne koristite za fuge veće od 20 mm širine, na podovima i zidovima gdje su potrebne specifične hemijske otpornosti i potpuna nemogućnost upijanja vode; za popunjavanje elastičnih dilatacionih ili frakcijskih fuga; na podlogama s visokom deformabilnosti, ne savršeno suhe i podložne rastućoj vlazi.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloge

Prije fugiranja provjerite da li je polaganje pravilno izvedeno i da li su pločice savršeno pričvršćene za podlogu. Podloge moraju biti savršeno suve. Izvršite fugiranje poštujući vrijeme čekanja navedeno na tehničkom listu korištenog ljepila. U slučaju polaganja malterom, sačekati najmanje 7-14 dana u zavisnosti od debljine estriha, klimatskih uslova sredine, upijanja premaza i podloge. Svaki podignuti nivo vode ili vlage može uzrokovati taloženje soli na površini fuge ili uzrokovati neujednačenost boje uzrokovanu neravnomjernim isparavanjem preostale vode kroz fugu.

Spojevi moraju biti očišćeni od ostataka ljepila čak i ako su već očvrstnuli i imaju ujednačenu dubinu, jednaku najmanje 2/3 ukupne debljine premaza, kako bi se spriječilo da različita vremena sušenja različitih debljina uzrokuju neujednačenost boja.

Osim toga, spojevi se moraju očistiti od prašine i mrvljivih dijelova pažljivim usisavanjem električnim usisivačem. U slučaju vrlo upijajućih pločica i visokih temperatura, proći vlažnom spužvom po površini premaza prije fugiranja, izbjegavajući stagnaciju vode unutar fuga.

Prije fugiranja bojama koje su u suprotnosti s bojama premaza, provjerite njegovu sposobnost čišćenja što bi moglo biti teško u slučaju površina s naglašenom mikroporoznošću.

Preporučljivo je sprovesti preventivnu probu izvan mjesta postavljanja ili u malom osamljenom području. U takvim slučajevima preporučljivo je nastaviti sa zaštitnim tretmanom premaza određenim proizvodima, vodeći računa da se ne nanosi u fuge.

→ Priprema

Pripremite proizvod Fugabella Color u čistoj posudi, prvo sipajući količinu vode koja je približno ¾ potrebne. Postupno dodajte proizvod Fugabella Color u posudu, miješajući smjesu spiralnom metlicom odozdo prema gore i malom brzinom okretaja (≈ 400/min.). Dodajte vodu dok ne dobijete homogenu smjesu željene konzistencije bez grudvica. Za optimalno miješanje većih količina fuge koristite električnu mješalicu s vertikalnim noževima i sporom rotacijom. Specifični visoko disperzivni polimeri osiguravaju da je proizvod Fugabella Color odmah spreman za upotrebu. Zamijesite količinu koja se može iskoristiti u roku od 45 min. na +23 °C, rel. vlažnosti 50%.

Voda navedena na pakovanju je indikativna i može varirati između različitih boja. Moguće je dobiti mješavine sa više ili manje tiksotropne konzistencije ovisno o primjeni koju treba napraviti. Dodavanje viška vode ne poboljšava obradivost i čišćenje fuge. Može uzrokovati smanjenje debljine, skupljanje u plastičnoj fazi sušenja i smanjiti konačne performanse. Pripremite sve mješavine potrebne za završetak posla s istom količinom vode kako biste izbjegli varijacije u tonovima boja.

→ Nanošenje

Proizvod Fugabella Color se ravnomjerno nanosi na površinu premaza gletrom ili tvrdom gumenom lopaticom. Nastavite sa zaptivanjem cijele površine, dok se fuge potpuno ne popune, prelazeći dijagonalno na pločice. Odmah uklonite većinu ostataka fuge ostavljajući samo veoma tanak sloj na površini pločice.

Uputstvo za upotrebu

→ Čišćenje

Počnite čistiti oblogu čim se fuga zgusne u spojevima. Za završno čišćenje površine koristite spužvu navlaženu čistom vodom, velike debljine i veličine, kako biste izbjegli brazdanje fuga. Vodu uvijek održavajte čistom koristeći posebne posude s rešetkom i spužvastim valjcima za čišćenje.


Radite u rotacionom smjeru kako biste emulgirali sloj stvrdnute fuge na pločicama. Završite čišćenje dijagonalnim pokretima na pločicama i korištenjem ujednačene količine vode po cijeloj površini kako biste izbjegli stvaranje prošaranosti. Čišćenje ostataka fuge s alata vrši se vodom prije nego što se proizvod stvrdne.

Ostale indikacije

- Za fugiranje velikih prostora proizvodom Fugabella Color moguće je povećati brzinu nanošenja i završnog čišćenja upotrebom posebne električne opreme. Konkretno, čišćenje električnim spužvama je jednostavno, što jamči vrhunske performanse i savršen estetski rezultat.
- Prije fugiranja premaza s velikom površinskom poroznošću ili u slučaju visokih temperatura, preporučljivo je koristiti vlažnu spužvu da spriječite navedene poroznosti ili ohladite površinu, a da ne dođe do stagnacije vode unutar fuga.

- Preporučljivo je koristiti materijale iz iste proizvodne serije za svako okruženje.
- Djelomična zamjena vode za miješanje prihvatljivim fleksibilnim lateksom za cementne fuge Fugaflex Eco daje proizvodu Fugabella Color poboljšanu fleksibilnost, smanjuje modul elastičnosti, povećava vodootpornost i prijanjanje na podloge. Preporučuje se korištenje za posebne primjene kao što su: polaganje na drvene podove, polaganje na podloge ili materijale sa visokim toplinskim širenjem, u slučaju naknadnog brušenja.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka specifikacije

Certifikovano, visokootporno fugiranje keramičkih pločica, porculanskog kamena, ploča male debljine, mramora i prirodnog kamena treba se vršiti prirodnom bakteriostatskom i fungistatičkom** ekološki prihvatljivom mineralnom fugom visoke postojanosti boje, u skladu sa standardom ISO 13007-3 - klasa CG2 WA, GreenBuilding Rating 4, tip Fugabella Color iz kompanije Kerakoll Spa. Spojevi moraju biti suvi, očišćeni od ostataka ljepila i mrvljivih dijelova. Nanesite fugu gletrom ili tvrdom gumenom lopaticom; završno čišćenje treba obaviti posebnim spužvama i čistom vodom. Širina fuga jednaka ____ mm i dimenzije pločice od ____ x ____ cm određuju prosječan prinos od ≈ ____ kg/m². Moraju se poštovati postojeći elastični dilatacioni i frakcijski spojevi.

** Ispitivanja izvedena prema metodi ISO 846: 2019 Method A/B/C

Tabela boja Fugabella Color

| | Postojanost boje* GSc (Daylight) Standard EN ISO 105-A05 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| KK 1 | 4,5 |
| KK 2 | 5 |
| KK 4 | 4,5 |
| KK 6 | 4,5 |
| KK 8 | 4,5 |
| KK 10 | 4,5 |
| KK 12 | 4,5 |
| KK 26 | 4,5 |
| KK 27 | 4,5 |
| KK 29 | 4 |
| KK 30 | 3,5 |
| KK 55 | 4,5 |
| KK 47 | 4,5 |
| KK 50 | 4,5 |
| KK 64 | 4,5 |
| KK 66 | 4,5 |
| KK 68 | 4,5 |
| KK 69 | 4,5 |
| KK 71 | 4,5 |
| KK 72 | 4,5 |
| KK 76 | 5 |
| KK 79 | 4,5 |
| KK 81 | 4,5 |
| KK 83 | 5 |
| KK 86 | 4,5 |
| KK 88 | 4,5 |
| KK 89 | 5 |
| KK 151 | 5 |
| KK 92 | 4,5 |
| KK 93 | 4,5 |
| KK 94 | 4,5 |
| KK 101 | 4,5 |
| KK 102 | 4,5 |
| KK 154 | 4,5 |
| KK 103 | 4,5 |
| KK 107 | 4,5 |
| KK 109 | 5 |
| KK 110 | 4,5 |
| KK 157 | 4,5 |
| KK 158 | 4,5 |
| KK 153 | 4,5 |
| KK 152 | 4,5 |
| KK 155 | 4,5 |
| KK 114 | 3,5 |
| KK 126 | 4,5 |
| KK 129 | 4,5 |
| KK 130 | 5 |
| KK 156 | 4,5 |
| KK 136 | 4,5 |
| KK 147 | 4,5 |

Predstavljene boje su indikativne.

Legenda od 5 do 4 od 3,5 do 3 od 2,5 do 1
 povišena postojanost boje; za unutarnje i vanjske prostore
 dobra postojanost boje; za unutarnje i vanjske prostore
 smanjena postojanost boje; za unutarnje prostore

* podaci o starenju 500 h Daylight. ISO 11341:2004. GSc (EN ISO 105 A05)

| Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Izgled | obojeni premiks | |
| Prividna zapreminska masa | ≈ 1,22 kg/dm ³ | UEAtc/CSTB 2435 |
| Srednja granulometrija | boja KK 1 ≈ 35 μm druge boje ≈ 70 μm | |
| Voda u smjesi: | | |
| - vreća od 3 kg | ≈ 0,7 – 0,8 l / 1 vreća 3 kg | |
| - vreća od 20 kg | ≈ 4,5 l / 1 vreća 20 kg | |
| Skladištenje: | | |
| - vreća od 3 kg | ≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju; držati dalje od vlage | |
| - vreća od 20 kg | ≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju; držati dalje od vlage | |
| Pakovanje | vreće od 20 kg - 3 kg | ISO 11600 |
| Specifična težina smjese | ≈ 1,86 kg/dm ³ | UNI 7121 |
| Trajanje mješavine (pot life): | | |
| - ≈ +5 °C, 80% rel. vlaž. | ≥ 120 min. | |
| - ≈ +23 °C, 50% rel. vlaž. | ≥ 45 min. | |
| - ≈ +35 °C, 40% rel. vlaž. | ≥ 30 min. | |
| Granične temperature primjene | od +5 °C do +35 °C | |
| Širina fuge | od 0 do 20 mm | |
| Fugiranje od polaganja: | | |
| - s ljepilom | pogledajte podatke s karakteristikama ljepila | |
| - na malteru | ≈ 7 – 14 dana | |
| Prohodnost | ≈ 3 sata | |
| Mogućnost hodanja na +5 °C | ≈ 10 sata | |
| Mogućnost hodanja na +35 °C | ≈ 2 sata | |
| Puštanje u promet | ≈ 24 sata | |
| Upotreba na +5 °C | ≈ 3 dana | |
| Upotreba na +35 °C | ≈ 8 sata | |
| Upotreba u bazenu | ≈ 3 dana | |
| Prinos | pogledajte indikativnu tabelu prinosa | |

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacije, upijanja podloge i položenog materijala.

Tabela prinosa

| Format | Debljina | grama/m ² za širinu fuge | | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm |
| 2x2 cm | 3 mm | ≈ 570 | ≈ 1140 | ≈ 1710 | ≈ 2280 | ≈ 2850 | ≈ 4560 | ≈ 6840 |
| 5x5 cm | 4 mm | ≈ 304 | ≈ 608 | ≈ 912 | ≈ 1216 | ≈ 1520 | ≈ 2432 | ≈ 3648 |
| 20x20 cm | 8 mm | ≈ 152 | ≈ 304 | ≈ 456 | ≈ 608 | ≈ 760 | ≈ 1216 | ≈ 1824 |
| 20x20 cm | 14 mm | ≈ 266 | ≈ 532 | ≈ 798 | ≈ 1064 | ≈ 1330 | ≈ 2128 | ≈ 3192 |
| 30x30 cm | 10 mm | ≈ 126 | ≈ 253 | ≈ 380 | ≈ 506 | ≈ 633 | ≈ 1013 | ≈ 1520 |
| 30x30 cm | 14 mm | ≈ 177 | ≈ 354 | ≈ 532 | ≈ 709 | ≈ 886 | ≈ 1418 | ≈ 2128 |
| 40x40 cm | 10 mm | ≈ 95 | ≈ 190 | ≈ 285 | ≈ 380 | ≈ 475 | ≈ 760 | ≈ 1140 |
| 50x50 cm | 10 mm | ≈ 76 | ≈ 152 | ≈ 228 | ≈ 304 | ≈ 380 | ≈ 608 | ≈ 912 |
| 30x60 cm | 10 mm | ≈ 95 | ≈ 190 | ≈ 285 | ≈ 380 | ≈ 475 | ≈ 760 | ≈ 1140 |
| 60x60 cm | 10 mm | ≈ 63 | ≈ 126 | ≈ 190 | ≈ 253 | ≈ 316 | ≈ 506 | ≈ 760 |
| 13,5x80 cm | 10 mm | ≈ 164 | ≈ 328 | ≈ 493 | ≈ 657 | ≈ 822 | ≈ 1315 | ≈ 1973 |
| 20x80 cm | 10 mm | ≈ 118 | ≈ 237 | ≈ 356 | ≈ 475 | ≈ 593 | ≈ 950 | ≈ 1425 |
| 40x80 cm | 10 mm | ≈ 71 | ≈ 142 | ≈ 213 | ≈ 285 | ≈ 356 | ≈ 570 | ≈ 855 |
| 80x80 cm | 10 mm | ≈ 47 | ≈ 95 | ≈ 142 | ≈ 190 | ≈ 237 | ≈ 380 | ≈ 570 |
| 11x90 cm | 10 mm | ≈ 193 | ≈ 387 | ≈ 581 | ≈ 775 | ≈ 969 | ≈ 1550 | ≈ 2326 |
| 22,5x90 cm | 10 mm | ≈ 105 | ≈ 211 | ≈ 316 | ≈ 422 | ≈ 527 | ≈ 844 | ≈ 1266 |
| 15x90 cm | 10 mm | ≈ 147 | ≈ 295 | ≈ 443 | ≈ 591 | ≈ 738 | ≈ 1182 | ≈ 1773 |
| 30x90 cm | 10 mm | ≈ 84 | ≈ 168 | ≈ 253 | ≈ 337 | ≈ 422 | ≈ 675 | ≈ 1013 |
| 60x90 cm | 10 mm | ≈ 52 | ≈ 105 | ≈ 158 | ≈ 211 | ≈ 263 | ≈ 422 | ≈ 633 |
| 50x100 cm | 3 mm | ≈ 17 | ≈ 34 | ≈ 51 | ≈ 68 | ≈ 85 | ≈ 136 | ≈ 205 |
| 100x100 cm | 3 mm | ≈ 11 | ≈ 22 | ≈ 34 | ≈ 45 | ≈ 57 | ≈ 91 | ≈ 136 |
| 10x120 cm | 10 mm | ≈ 205 | ≈ 411 | ≈ 617 | ≈ 823 | ≈ 1029 | ≈ 1646 | ≈ 2470 |
| 15x120 cm | 10 mm | ≈ 142 | ≈ 285 | ≈ 427 | ≈ 570 | ≈ 712 | ≈ 1140 | ≈ 1710 |
| 20x120 cm | 10 mm | ≈ 110 | ≈ 221 | ≈ 332 | ≈ 443 | ≈ 554 | ≈ 886 | ≈ 1330 |
| 30x120 cm | 10 mm | ≈ 79 | ≈ 158 | ≈ 237 | ≈ 316 | ≈ 395 | ≈ 633 | ≈ 950 |
| 60x120 cm | 5 mm | ≈ 23 | ≈ 47 | ≈ 71 | ≈ 95 | ≈ 118 | ≈ 190 | ≈ 285 |
| 120x120 cm | 5 mm | ≈ 15 | ≈ 31 | ≈ 47 | ≈ 63 | ≈ 79 | ≈ 126 | ≈ 190 |
| 100x300 cm | 3 mm | ≈ 7 | ≈ 15 | ≈ 22 | ≈ 30 | ≈ 38 | ≈ 60 | ≈ 91 |

Navedeni podaci trebaju se smatrati okvirnima što se tiče potrošnje fugirne mase, jer potrošnja zavisi od našeg iskustva i gubitaka na gradilištu. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: hrapavost pločice, višak preostalog proizvoda, neravnina površine, temperatura, godišnje doba.

Performanse**Kvalitet zraka u zatvorenom prostoru (IAQ) VOC - Emisije hlapljivih organskih jedinjenja**

| | | |
|-------------|-----------------------|----------------------------|
| Usklađenost | EC 1 Plus GEV-Emicode | Cert. GEV 9522/11.01.02 |
|-------------|-----------------------|----------------------------|

HIGH-TECH

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Otpornost na savijanje nakon 28 dana | $\geq 5 \text{ N/mm}^2$ | ISO 13007-4.1.3 |
| Povlačenje | $\leq 3 \text{ mm/m}$ | ISO 13007-4.3 |
| Čvrstoća na sabijanje nakon 28 dana | $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ | ISO 13007-4.1.4 |
| Otpornost nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja: | | |
| - savijanje | $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ | ISO 13007-4.1.5 |
| - sabijanje | $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ | ISO 13007-4.1.5 |
| Otpornost na habanje nakon 28 dana | $\leq 1000 \text{ mm}^3$ | ISO 13007-4.4 |
| Upijanje vode nakon 30 min. | $\leq 1 \text{ g}$ | ISO 13007-4.2 |
| Upijanje vode nakon 240 min. | $\leq 1 \text{ g}$ | ISO 13007-4.2 |
| Postojanost boje | pogledajte tabelu boja | UNI EN ISO 105-A05 |
| Gljivična kontaminacija | otporno | CSTB SB-2018-144 |
| Bakterijska kontaminacija | klasa B+ | CSTB SB-2018-142 |
| Radna temperatura | od $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ do $+90 \text{ }^\circ\text{C}$ | |
| Usklađenost | CG2 WA | ISO 13007-3 |

Otkrivanje podataka na temperaturi od $+23 \text{ }^\circ\text{C}$, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujujte nacionalne standarde i propise
- u bazenu provjerite prikladnost proizvoda prema vrsti vode i vrsti predviđene hemijske ili fizičke obrade
- ton boje fuge ne može se reprodukovati i može varirati čak i tokom istog nanošenja jer na njega utiču tehnike nanošenja i uslovi okoline tokom i u satima nakon polaganja
- vremena obradivosti značajno variraju u zavisnosti od uslova okoline, upijanja pločica i podloge
- zaštitite malter od kiše i direktne sunčeve svetlosti najmanje 12 sati nakon polaganja
- u područjima tople klime ohladite površinu i pomiješajte fugu sa hladnom vodom
- fugiranje na još vlažnim podlogama dovodi do prošarane fuge
- UNI 11493-1 - tačka 7.10.2: ni u kom slučaju se ne može propisati ili usvojiti širina spoja manja od 2 mm
- ako je potrebno, zatražite sigurnosni list
- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2014. godine. Ove informacije su ažurirane oktobar 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23); treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web lokaciju www.kerakoll.com. Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.